

Ljiljana Jušković

From: Osnovna škola "Aleksa Bećo Đilas" Bijelo Polje <skola@os-abdjilas-bp.edu.me>
Sent: Tuesday, October 11, 2022 12:30 PM
To: Finansiranje; pisarnica@skupstina.me
Cc: Sandra Pejović
Subject: Izvještaj
Attachments: New Doc 2022-10-11 12.24.22.pdf

Poštovani,
Pethodni imail je greška.
Uz izvinjenje, srdačno Vas pozdravljam,
Slađana Femić

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Primljena Org. jed.	Datum	Prilog	Vrijednost
03-01-	11-10-2022 920/		

15841

Adresa: Ravna Rijeka bb
84000 Bijelo Polje
CRNA GORA

Od: Sladjana Femic <sladjana.femic@gmail.com>

Poslato: 11. oktobar 2022. 10:26

Za: Osnovna škola "Aleksa Bećo Đilas" Bijelo Polje <skola@os-abdjilas-bp.edu.me>

Tema: New Doc 2022-10-11 12.24.22



JU OŠ "ALEKSA BEČO ĐILAS"
Ravna Rijeka, Bijelo Polje

Broj: 02-079/22-558/1.
10.10.2022. god. Ravna Rijeka, Bijelo Polje

Za: Agencija za sprječavanje korupcije

Podgorica

Predmet: Obavještenje o potpisanim ugovorima

Poštovani,

U prilogu su potpisani ugovori.

S poštovanjem,

 Direktor,
Marko Šekić, prof.
[Handwritten signature]



JU OŠ "ALEKSA BEČO ĐILAS"
Ravna Rijeka, Bijelo Polje

ЦРНА ГОРА
ОПШТИНА БИЈЕЛО ПОЉЕ
ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА-БЕЧО ЂИЛАС“
Број 02-100/22-556/1
Равна Рјека, 10. 10. 20__ год.

Na osnovu člana 1, 29, 37 i 51 Zakona o radu («Sl.list CG», br.74/19), JU OŠ «Aleksa Bečo Đilas», Ravna Rijeka koju zastupa direktor Marko Ščekić (u daljem tekstu poslodavac) i Ščekić Marija, STEPEN BACHELOR (BCc) iz Bijelog Polja, JMBG: [REDACTED] VI stepen stručne espreme, (u daljem tekstu zaposleni), zaključuju:

UGOVOR O RADU

Član 1

Ovim ugovorom, u skladu sa Zakonom o radu, zasniva se radni odnos između poslodavca JU OŠ «Aleksa Bečo Đilas» iz Ravne Rijeke i zaposlene Ščekić (Duško) Marija iz Bijelog Polja, na 10 nastavnih časova sedmično.

Imenovana će sva prava ostvarivati preko svoje Matične škole: JU OŠ Milovan Jelić, Pavino Polje, Bijelo Polje, na osnovu potvrde o broju održanih časova, koja će im biti dostavljena od JU OŠ «Aleksa Bečo Đilas».

Radna knjižica zaposlene je u JU OŠ Milovan Jelić, Pavino Polje, Bijelo Polje.

Matična škola će prijaviti zaposlenog kod Poreske uprave Crne Gore.

Poslodavac i zaposleni prihvataju sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene ovim Ugovorom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ «Aleksa Bečo Đilas», Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete i Zakonom o radu.

Član 2

Zaposlena je dužana da stupi na rad kod poslodavca dana 08.10.2022. godine, od kada mu teku sva prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada.

Ukoliko zaposlena bez opravdanog razloga ne počne da radi 06.10.2022. godine, smatraće se da nije ni zasnivala radni odnos.

Član 3

Zaposlena zasniva radni odnos na određano vrijeme u trajanju : do povratka radnika sa bolovanja, a najksanije do 30 dana.

Član 4

Zaposleni se raspoređuje na radno mjesto: nastavnica fizičke kulture u Matičnoj školi.

Član 5

Zaposleni zasniva radni odnos sa nepunim radnim vremenom (10 nastavnih časova nedeljno).



Član 6

Za vrijeme trajanja ugovora o radu poslodavac i zaposleni mogu pismeno ponuditi izmjenu ugovorenih uslova - Aneks ugovora o radu, u slučajevima utvrđenim Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da se mjesečna bruto zarada zaposlenog utvrdi na osnovu obračunske vrijednosti koeficijenta za tekući mjesec i koeficijenta složenosti od 6,69, uvećana za svaku započetu godinu radnog staža do 10 godina za 0,5%, od 10-20 godina za 0,75% i preko 20 godina za 1,00 % i posebnog dijela zarade.

Zarada se zaposlenom može uvećati i po drugim osnovima u skladu sa Zakonom o radu, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete i Ugovorom o radu.

Član 8

Zaposleni ima pravo na naknade zarade, uvećanje zarade i druga primanja po osnovu rada u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu.

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da se isplata zarade i naknade zarade vrši jedanput mjesečno, po pravilu do 10-tog u mjesecu za predhodni mjesec.

Član 10

Zaposlena ima pravo na odmor u toku rada, nedjeljni i godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu.

Član 11

Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbijedi potrebne uslove rada i propisana sredstva zaštite na radu, određeno radno vrijeme i druga prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu.

Član 12

Zaposlena ima pravo na zaštitu od ponašanja koje predstavlja mobing u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu.

Član 13

Zaposlena je dužna da se na radu pridržava obaveza propisanih Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ "Aleksa Bečo Đilas" i Ugovorom o radu.

Zaposlena koja umišljajem ili iz nehata povrijedi radnu obaveznu ili se ne pridržava odluke koju je donio poslodavac, odgovara za učinjenu povredu radne obaveze u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom, opštim aktima poslodavca i Ugovorom o radu.



Zaposlena odgovara za povredu radne obaveze koja je u vrijeme izvršenja bila utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktima poslodavca i Ugovorom o radu.

Povrede radnih obaveza mogu biti lakše i teže i utvrđuju se u postupku koji može da pokrene direktor ili na osnovu inicijative koju može da podnese svaki zaposleni.

Član 14

Svaka od ugovornih strana može da otkáže ovaj ugovor.

Radni odnos, odnosno ugovor o radu može da prestane otkazom od strane zaposlene, u skladu sa Zakonom o radu.

Radni odnos, odnosno ugovor o radu može da prestane otkazom od strane poslodavca, u skladu sa Zakonom o radu.

U slučaju iz stava 1 i 2 ovog člana Poslodavac donosi odluku u formi rješenja, koje sadrži osnov, dužinu otkaznog roka, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

Zaposlena može prestati radni odnos, odnosno ugovor o radu i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o radu.

Član 15

Poslodavac se obavezuje da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje (zdravstveno osiguranje, penzijsko-invalidsko i osiguranje od nezaposlenosti) u skladu sa Zakonom o radu, danom stupanja na rad.

Poslodavac se obavezuje da odjavi zaposlenog sa obaveznog socijalnog osiguranje (zdravstveno osiguranje, penzijsko-invalidsko i osiguranje od nezaposlenosti) u skladu sa Zakonom o radu, danom prestanka radnog odnosa.

Član 16

Poslodavac se obavezuje da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, vrati uredno popunjenu radnu knjižicu.

Član 17

O pravima zaposlenih iz rada i po osnovu rada odlučuje Poslodavac, u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu.

Zaposleni koji smatra da mu je Poslodavac povrijedio pravo iz rada i po osnovu rada može podnijeti zahtjev Poslodavcu da mu obezbijedi ostvarivanje tog prava.

Podnošenje zahtjeva iz stava 2 ovog člana ne odlaže izvršenje odluke ili radnje protiv koje je zaposleni podnio zahtjev za zaštitu prava.

Poslodavac je dužan da zaposlenom, po njegovom zahtjevu iz stava 2 ovog člana, dostavi pisano obavještenje ili donesa odluku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Odluka iz stava 4 ovog člana je konačna, ako zakonom nije drugačije određeno.

Odluka iz stava 4 ovog člana dostavlja se zaposlenom u pisanom obliku, sa obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.



Nezavisno od postupku za zaštitu prava koji je zaposleni pokrenuo kod poslodavca zaposleni se može obratiti Inspekciji rada radi zaštite prava.

Član 18

Zaposleni koji smatra da mu je povrijeđeno pravo iz rada i po osnovu rada, prije pokretanja postupka pred nadležnim sudom dužan je da podnese predlog za mirno rješavanje spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

Za vrijeme trajanja postupka pred organima iz stava 1 ovog člana, rokovi za pokretanje postupka pred nadležnim sudom ne teku.

Ako se radni spor ne riješi pred organima iz stava 1 ovog člana, zaposleni može da pokrene spor pred nadležnim sudom.

Postupak pred nadležnim sudom može da se pokrene u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke kojom je obustavljen postupak mirnog rješavanja spora.

Član 19

Na prava i obaveze koje nijesu utvrđene ovim Ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o radu i Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete.

Član 20

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih se jedan (1) uručuje zaposlenoj, jedan (1) matičnoj školi i dva (2) zadržava Poslodavac.

Član 21

Zaposleni je upoznat sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu.

ZAPOSLENA
Marija Ščekić



POSLODAVAC

Direktor

Marko Ščekić, prof.

Marko Ščekić